

Lenaneo la Tlhatlhobo

Lenaneo la Tlhatlhobo le tlametswe go phatlalatsa ditiro tsa tlhatlhobo mo dirutweng tsotlhe tsa sekolo mo kgweditharong yotlhe.

Thadisoya ditlhokego

Mananeo a a latelang a tlamela thadiso ya ditlhokego tsa Lenaneo la Tlhatlhobo la kgweditharo e nngwe le e nngwe mo Dipuong tsa Gae:

Lenaneo 3: Thadiso ya ditlhokego tsa Lenaneo la Tlhatlhobo la Mephato 12

| Lenaneo la Tlhatlhobo | | | |
|---|---|--|---|
| Ditiro tsa Kgweditharo | | | Tlhatlhobo ya bofelo jwa Ngwaga |
| Kgweditharo 1: Teko e le 1 e e kwadiwang + e 4 | Kgweditharo 2: Ditiro di le 2 | Kgweditharo 3: Tlhatlhobo ya Tekeletso e le 1 e e nang le: Dipampiri di le 3: Pampiri 1 – Puo mo tirisong (70) – diura di le 2 Pampiri 2 – Dikwalo (80) diura di le 2½ Pampiri 3 – Go kwala (100) diura di le 3 + Tiro e le 1 | Kgweditharo 4: Tlhatlhobo ya kwa ntle e le 1 ya bofelo jwa ngwaga e e nang le: Dipampiri di le 3: Pampiri 1 - Puo mo tirisong (70) – diura di le 2 Pampiri 2 - Dikwalo (80) –diura di le 2½ Pampiri 3 - Go kwala (100) –diura di le 3 + Pampiri 4 – Tiro ya molomo |
| <p>Maduo a Kgweditharo (Dikgweditharo 1 – 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> Mo kgweditharong e nngwe le e nngwe, tlhakanya maduo otlhe a ditiro o bo o a fetolela go % go nna maduo a kgweditharo. Tlhakanya maduo otlhe a ditiro go tloga ka kgweditharo 1 go fitlha go ya 3 o bo o a fetolela go 25% <p>Tlhatlhobo ya kwa ntle:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fetolela Pampiri 1 go 17,5%, Fetolela Pampiri 2 go 20%, Fetolela Pampiri 3 go 25% Tlhakanya maduo otlhe a ditiro tsa molomo tsa ngwaga o bo o a fetolela go 12,5% (Pampiri 4) | | | |

Lenaneo la Tlhatlhobo la Mephato12

| Kgweditharo 1 | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Tiro 1 | Tiro 2 | Tiro 3 | Tiro 4 | Tiro 5 |
| <p>*Tiro ya molomo: (Maduo: 15) Tekatthaloganyo ya theetso</p> <p>08/03/2021</p> | <p>Go kwala: (Maduo: 50)</p> <p>Tlhamo: Kanelo/ tlhaloso/ e e sa tseyeng letlhakore/ maitlhomom/ ngangisano</p> | <p>Go kwala: (Maduo: 25) Setlhangwa sa tirisano: Lekwalo la botsalano/ makwalo a semmuso (a kopo/ ngongorego, phatlhatiro/kgwebo)/ lekwalo la semmuso le le e seng la semmuso go bakgatiso/ lekwaloikitsiso le lokwalophelegetso (di bodiwa mmogo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanatema le metsotso ya kopano/pegelo/thadiso/athikele ya makasine/ athikele ya lekwloedikgang/ mmuisano/pegelo/ thadiso/ potsotherisano e e kwalwang/ lekwalo la maranyane (imeili).</p> | <p>*Tiro ya molomo: Puo e e sa ipaakanyediwang (Maduo: 15):</p> | <p>**Teko 1: (Maduo: 35) Puo mo tirisong: Tekatthaloganyo, Tshobokanyo. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>14/04/2021</p> |
| Kgweditharo 2 | | | | |
| Tiro 6 | | Tiro 7 | | |
| <p>Dikwalo: Asaenemente/Porojeke ya Dikwalo (Maduo: 35) KGOTSA Dipotso tse dikhutshwane (Maduo: 10) le Tlhamo ya dikwalo (25)</p> <p>18/05/2021</p> | | <p>*Tiro ya molomo: (Maduo: 10) Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang (Maduo: 10)</p> | | |
| Kgweditharo 3 | | | | |
| Tiro 8 | | Tiro 9 | | |
| <p>*Tiro ya molomo: Puo e e ipaakanyediwang (Maduo: 10)</p> | | <p>Tlhatlhobo ya Tekeletso: (Maduo: 250) Pampiri 1: Puo mo tirisong (Maduo:70)- diura di le 2 Pampiri 2-Dikwalo (Maduo: 80) – diura di le 2½ Pampiri 3: Go kwala (Maduo: 100) – diura di le 3 (E ka kwalwa ka Phatwe kgotsa Lwetse)</p> <p>27/08/21</p> | | |

Tiro ya molomo:Barutwana ba tshwanetse go dira tiro e le nngwe ya tekatthaloganyo ya theetso (Tiro 1), le puo e e sa ipaakanyediwang e le nngwe (tiro 4), le ditiro tse pedi tsa puo e e ipaakanyeditsweng **kgotsa**, tiro e le nngwe ya puo e e ipaakanyeditsweng le e le nngwe ya puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang (Ditiro 7 le 8).

****Teko 1** e ka rulaganngwa ka **maduo a le 35** mme fa a feta, a tshwanetse go fetolelwa go **maduo a le 35**. Le fa Tekatthaloganyo, Tshobokanyo le Dipopego tsa puo le tiriso tse tshitsintse, barutabana ba rotloediswa go bopa dikarolo tse di tsamaelanang le sebopego sa sekolo (thulaganyo ya teko, kabo ya nakojj).

Ela tlhoko:Teko e e tlhomameng e e mo Lenaneong la Tlhatlhobo ga e a tshwanela go bopiwa ka diteko tse dikhutshwane tse dintsi. Teko nngwe le nngwe e e tlhomameng e tshwanetse go akaretse diteng tse di bonagalang, e kwalwe metsotso e le 45 – 60 mme e bontshe gore maemo a a farologanang a dipotso a etswe tlhoko jaaka a tlhaoletse mo dipampiring tsa tlhatlhobo.